


# Mesuro dóu tèms

**Passat, presènt e avenidou se mesclon, alor gardan la fe dins l'avenidou au presènt...** (Pajo 3)



# Prouvènço d'aro

Tóuti li mes, lou journau de la Prouvènço d'aro

Setèmbre de 2017

n° 335

2,10 €

## Li vendùmi

Au mes de setèmbre, lou rasin es madur. Es lou tèms de lou coupa, es lou tèms di vendùmio. Aro, e de mai en mai, li vendùmio se debanon d'ouro, pèr encauso dóu recaufage de la planeto.

Li vendémi, autre biais de dire vendùmio, representon tout au cop lou fa de coupa lou rasin e l'ensèn di rasin recampa, valèt-à-dire la recordo. Se dis pas "coupa uno grapo de rasin" mai simplamen "coupa un rasin", pèr-ço-que la grapo es ço que soubro quouro li gran de rasin (o lis age) soun esta leva après lou passage pèr lou destré. Emé la grapo se fai l'aigo-ardent. Lou prouvèrbi dis que "fau pas vendumia davans li crido". Mai que vòu dire la crido? La crido, o encaro lou band, dins lou sèns generau, es uno prouclamacioun d'un evenimen, pèr l'impausa o l'enebi. Ansin la crido di vendùmio marco la dato de la debuto di vendùmio, e la defènsa de li coumença avans aquesto dato. Endico encaro la dato de la debuto dóu rapugage. En francés signifio "*lever le ban*", o encaro leva l'interdiccion, bord que lou "ban" èro uno lèi que soun noun-respèt meritavo uno punicioun.

Pèr n'en reveni à nostre prouvèrbi, soun sèns figura, qu'a rèn de vèire emé li vendùmio, nous dis que se fau pas marida avans de passa davans moussu lou conse, o de moussu lou curat!

Lou band (o la crido) a baia lou verbe "bandi" que vòu dire "prouclama" o encaro "coucha", o "bouta deforo". Ansin, l'ome que respectavo pas la lèi èro coucha en deforo dóu païs, èro alor foro-bandì o estrangi. En francés devenié ansin un "forban" o encaro un "banni".

Vendumia à la man es proun penible, bord que fau se clina sus li souco e lis esquino n'en patisson. Es la machino que fai l'obro. Aro se vendùmio gaire plus à la man, aleva dins li grand crèis come aquéli de Castèu-Nòu-de-Papo.

Àtri fes, emai siguèsson proun alassanto, li vendùmio se debanavon dins la joio. Èro quasimen un moumen de fèsto, subre-tout pèr li jouine que mancavon pas de "faire lou mourre de vendùmio" qu'es de barbouia, emé lou moust d'un rasin, la caro d'uno vendemiarrello qu'avié óublida de n'en coupa un.

Quand li vendùmio soun acabado, quàuqu tèms après, lou mounde podon ana dins li vigno pèr rapuga. Culisson de rapugo (se dis encaro "alo de rasin") que soun de pichot rasin de rèire-sesoun. Mai l'espresioun "prene uno rapugo" vòu dire béure mai que de resoun!

Edouard Jalaguier

## La grossso vendùmi 2017



## Li Pargue Naturau Regiounau

### 2017, annado di 50 an di Pargue regiounau

2017 es la dato anniversari di 50 an de la creacioun di Pargue Naturau Regiounau. Es lou Generau de Gaule ému-meme que signè lou decret lou 1é de mars 1967. Aro, 51 Pargue Naturau Regiounau, mai o mens grand, respondon i preòcupacioun e is enjò parteja pèr nòsti countempouran, come lou desvolupamen durable, la bioudiversita, la prouteicioun di paisage, lou patrimòni culturau, li virouion court, la transicioun energetico, la gouvernanco participativo...

20 proujèt de nouvèu Pargue Naturau Regiounau soun tambèn en cours, e demié éli, se troba la Santo-Baumo.

A l'oucasioun di 150 de la *Coupo Santo*, uno manifestacioun de tres jour sara meso en plaço li 29, 30 de setèmbre e lou proumié d'òutobre au Castelet.

- Divendre 29, duberturo à 2 ouro e miejo.

À 4 ouro, couterènci sus Felipe Martel sus *Les relations occitanocatalanes*.

À 6 ouro, inaugurioun emé got de l'amista.

- Dissate 30, duberturo à 2 ouro e miejo.

À 5 ouro, couterènci sus La *Coupo Santo*, pèr Aurelian Bertrand.

À 8 ouro 30 de vèspre, balèti anima pèr *Tournicoton Electrad'oc*.

À miejo-niue, fin de la vesprado.

- Dumenche 1é, duberturo à 2 ouro e miejo.

3 ouro, animacioun, cant, danso emé li tambourinaire.

4 ouro e miejo, fin de la semano "Coupo Santo".

### PNR dòu Luberoun

En setèmbre e óutobre, dóu tèms dòu Mes di Pargue naturau regiounau, lou Pargue dòu Luberoun prepauso de sourtido alentour de la naturo e dòu patrimòni, d'escouregudo emé lis agènt dòu Pargue e d'acoumpagantour pèr faire describi la fauno e la floro e li secrèt dòu patrimòni rurau.

Pèr mai d'entre-signé sus li sourtido:

[www.cheminsdesparcs.fr](http://www.cheminsdesparcs.fr)

## Anaïs Lesbros Rèino d'Arle

Es de-bon uno Arlatenco que vèn d'estre guierdounado pèr aquéu XXIen règne...

## Ferry boat de Marsiho

Li ferry boat marsihés navigon toujour dins la grando istòri de la vilo...

Pajo 3

## Gaio ai pantaia ma vido

Es lou Sisterounen Pau Arène qu'avié fisa ansin un de si souvèt à Frederi Mistral...

Pajo 7

Pajo 12